

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i pravosnažne Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, br. 14-1396-6/20 od 02.11.2020. god., a nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke za kontinuiranu nabavku svježeg povrća za potrebe KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo, dana 17.11.2020. godine u Sarajevu, zaključuje se

OKVIRNI SPORAZUM ZA NABAVKU SVJEŽEG POVRĆA

Između:

1. **KANTONALNA JAVNA USTANOVA „GERONTOLOŠKI CENTAR“ SARAJEVO, ul. Aleja Bosne srebrene br.7., Sarajevo**, registrovan kod Kantonalnog suda u Sarajevu pod brojem UF/1-2260/97 od 15.08.1997.god. i Općinskog suda u Sarajevu Rješ. Br. 065-0-Reg-07-000174 od 25.06.2007.god., identifikacijski broj kod Porezne uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo 4200092250001, koga zastupa Direktorica Melisa Alibašić Hadžić, dipl.pravnik (u daljem tekstu: Ugovorni organ)
2. **„VINOJUG“ d.o.o. iz Sarajeva**, ul. Igmanska br. 2-4., registrovan kod Općinskog suda u Sarajevu (matični broj subjekta upisa: 65-01-1004-12, stari broj: 1-15532), identifikacijski broj kod Porezne uprave FBiH Kantonalni ured 4200368260006, porezni broj: 01700077, identifikacijski broj obveznika PDV 200368260006, koga zastupa Direktorica Elvira Resić (u daljem tekstu: Dobavljač)

Član 1.

Ovim Okvirnim sporazumom ugovorne strane su se sporazumjele da će Dobavljač tokom cijelog ugovorenog perioda kontinuirano snabdijevati Ugovornog organa **svježim povrćem**.

Okvirni sporazum se zaključuje na osnovu provedenog postupka javne nabavke objavljenog na portalu javnih nabavki broj: 897-1-1-62-3-14/20 dana 01.10.2020. godine i pravosnažne Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 14-1396-6/20 od 02.11.2020.godine.

Sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma je prihvaćena Ponuda Dobavljača br. 21-10/2020 od 21.10.2020. godine, sačinjena prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije Ugovornog organa.

Član 2.

Ovaj Okvirni sporazum se zaključuje **na period od 3 (tri) godine**, a najkasnije do finansijskog ispunjenja i izbora novog dobavljača.

U skladu sa Ponudom Dobavljača maksimalna vrijednost ovog Okvirnog sporazuma iznosi 120.000,00 KM, bez uključenog PDV-a.

Maksimalna vrijednost ovog Okvirnog sporazuma bazirana je na maksimalnoj okvirnoj vrijednosti svježeg povrća, koja se planira nabaviti u toku trajanja okvirnog sporazuma. Količina specificiranih roba za ugovoreni period se ne može precizno utvrditi i planirati i zavisi od nastalih potreba Ugovornog organa u toku ugovorenog perioda, te se sa najpovoljnijim ponuđačem zaključuje Okvirni sporazum na maksimalnu procjenjenu vrijednost.

Imajući u vidu da su potrebe za predmetnom robom u ovoj ustanovi varijabilna kategorija, koja zavisi od strukture korisnika usluga, iste su specificirane prema dosadašnjim potrebama korisnika usluga, zbog čega su ugovorne strane saglasne da Ugovorni organ zadrži pravo potpune ili djelimične realizacije nabavke po Tenderskoj dokumentaciji, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Dobavljač se obavezuje na nepromjenljivost ponuđenih cijena svježeg povrća tokom cijelog ugovorenog perioda.

Ugovorne strane su saglasne da je Dobavljač dužan postupati u skladu sa odredbama Tenderske dokumentacije, te robu isporučivati prema specifikaciji koja je sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma i u slučaju isporuke robe koja nije navedena u specifikaciji snositi troškove isporuke iste.

Član 3.

U toku primjene ovog Okvirnog sporazuma ugovorne strane će zaključivati jednogodišnje periodične ugovore, kojima će se detaljno regulisati prava i obaveze ugovornih strana.

Pri zaključivanju periodičnih ugovora ne mogu se mijenjati bitni uslovi iz ovog Okvirnog sporazuma.

U okviru ugovorenog perioda za pojedinačne nabavke svježeg povrća neće se primjenjivati odredbe propisa kojima se uređuje postupak javnih nabavki.

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da se roba isporučuje kontinuirano, prema nastalim potrebama Ugovornog organa, na osnovu pojedinačnih narudžbi.

Narudžba robe će se vršiti prema potrebama Ugovornog organa, i to radnim danima od ponedjeljka do petka, do 10:00 sati ujutro, na osnovu pismene narudžbenice koja će se dostavljati dobavljaču prije isporuke robe, uz obavezne podatke o količini i vrsti robe.

Rok za isporuku robe je najkasnije 2 (dva) dana od dana prijema narudžbe.

Ugovorne strane su saglasne da isporuku vrši Dobavljač, na adresu Ugovornog organa, te da se prilikom isporuke i prijema izvrši zajednički pregled dostavljenih roba.

Član 5.

Osnov za plaćanje nabavljenog svježeg povrća jesu fakture/računi koje Dobavljač dostavlja Ugovornom organu za uredno izvršene nabavke, a na osnovu otpremnih dokumenata potpisanih od strane ovlaštenog lica Ugovornog organa i Dobavljača.

Ugovorni organ se obavezuje da će plaćanje vršiti zbirno mjesečno za svu robu isporučenu u toku jednog kalendarskog mjeseca, na osnovu ispostavljenih faktura-računa, i to u roku od 60 dana od dana prijema fakture.

Za svako kašnjenje u plaćanju Ugovorni organ se obavezuje da Dobavljaču pored glavnice, bez bilo kakve daljnje opomene, plati zakonske kamate za kašnjenje, u visini stope zatezne kamate propisane zakonom.

Ukoliko Ugovorni organ zakasni sa plaćanjem, Dobavljač ima pravo, bez ikakve daljnje opomene, na posebnu naknadu u iznosu 100,00 KM.

Član 6.

Dobavljač garantuje zdravstvenu ispravnost isporučenog svježeg povrća, kao i odgovarajući kvalitet propisan odredbama koje regulišu oblast koja je predmet nabavke.

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne u pogledu uvjeta koje Dobavljač mora poštovati prilikom isporuke robe:

- a) Prevozna sredstva –Vozilo kojim se vrši prevoz i isporuka svježeg povrća mora udovoljavati propisanim higijensko-sanitarnim uslovima, mora se vršiti redovna dezinfekcija, mora biti uvijek čisto;
- b) Hrana koja je predmet nabavke – Hrana mora biti u propisanoj i adekvatnoj namjenskoj ambalaži (transportnoj i pojedinačnoj). Transportna ambalaža mora uvijek biti čista. Deklaracija mora biti na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u BiH. Ukoliko postoji kategorizacija i/ili klasa proizvoda iz predmetne nabavke prema kvaliteti, ista mora biti naznačena na deklaraciji.

Član 8.

Ugovorni organ zadržava pravo da u slučaju isporuke robe neodgovarajućeg kvaliteta ili neodgovarajuće količine ili u higijenski neurednim vozilima ili ambalaži (transportnoj i pojedinačnoj), izvrši povrat iste i da zahtijeva isporuku odgovarajuće robe po kvalitetu ili količini, odnosno isporuku u higijenski urednim vozilima ili ambalaži.

U slučaju povrata robe od strane Ugovornog organa zbog razloga navedenih u stavu 1.ovog člana, Dobavljač se obavezuje da će najkasnije u roku od 2 sata otkloniti razloge zbog kojih je izvršen povrat robe i isporučiti potrebnu robu.

Član 9.

Svi uslovi iz tenderske dokumentacije broj: 14-1396-1/20 od 30.09.2020.godine i ponude Dobavljača br.21-10/2020 od 21.10.2020.godine čine sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma.

Član 12.

U svrhu izvršenja ovog Ugovora Dobavljač nema pravo zapošljavati lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili koja su učestvovala u svojstvu predsjednika ili člana komisije za javne nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju istog.

Član 10.

Ugovorne strane se obavezuju na pridržavanje zakonskih propisa, čuvanje poslovne tajnosti i pridržavanje poslovnih običaja.

Član 11.

Odredbe ovog Okvirnog sporazuma ne mogu se mijenjati nakon njegovog zaključenja.

Član 12.

Ovaj Okvirni sporazum stupa na snagu danom potpisivanja obje ugovorne strane, a primjenjuje se od 27.12.2020.godine.

Član 13.

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog okvirnog sporazuma, ugovorne strane će rješavati mirnim putem, u protivnom, ugovara se nadležnost Suda u Sarajevu.

Član 14.

Svaka od ugovornih strana može otkazati ovaj Okvirni sporazum, pismenim putem, uz otkazni rok od 30 (trideset) dana iz razloga propisanih ovim Okvirnim sporazumom i Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 15.

Ovaj Okvirni sporazum je sačinjen u četiri /4/ istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva /2/ primjerka.



Broj: 284-11/2020

Datum: 17.11.2020



Broj: 14-1396-8/20

Datum: 17.11.2020.godine